

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊


Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA 2 (P2)**

**PUDUNGWANA 2012**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 80**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 11.**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO (PTB)**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlello e babatseheng 80% – 100%	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane 70% – 79%	Kgato ya 5 Phihlello e ntle 60% – 69%	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng 50 – 59%	Kgato ya 3 Phihlello e foofo 40 – 49%	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela 30 – 39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlello 0 – 29%
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>	Dikahare ke tse babatseheng, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phepetsang monahano.	Dikahare ke tse kgabane, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjerijefello.	Dikahare di ntle, di momatane hanfite, mehopollo e tsosa tjerijefello, e a kgodisa.	Dikahare tse loketseng, tse mahareng tse momahaneng ho lekaneeng; mehopollo e a thahasellisa, boiqapelo bo mahareng.	Dikahare di foofo feela, momahano ha e ntle; mehopollo bohoto e a amoheleha; boiqapelo bo a haella.	Dikahare ha di a haka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a phetaka.	Dikahare bohoto di tswile lekoteng, ha ho momahano; mehopollo e kgathatsa matla, e a phetakwa.
<b>Matshwao: 28</b>	Moralo le/kapa mekgwariso e qalang o hlalitsa moqoqo o babatseheng.	Moralo le/kapa mo (me) mekgwariso di hlalitsa moqoqo o kgabane.	Moralo le/kapa mo (me) mekgwariso di hlalitsa moqoqo o motle.	Moralo le/kapa mo (me) mekgwariso di hlalitsa moqoqo o mahareng.	Moralo le/kapa mo (me) mekgwariso di hlalitsa moqoqo o foofo feela.	Moqoqo o nise o sa amohelehe kgatong ya PTB, le ha o radilwe; ha o a bopelha hanfite.	Moralo kapa mekgwariso e a haella; moqoqo o bopelwe ka tsela e sa kgahliseng.
<b>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO</b>	22½ – 28 Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatseheng; kgetho ya mantswa e a babatseha; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	20 – 22 Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka bokgabane; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswa ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	17 – 19½ Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo bohoto di ntle; mantswa a kgethileheng ke a loketseng tema; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	14 – 16½ O bontsha kelohloko e mahareng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswa ke e mahareng; setaele, sehala le rejisetara di tsamaellana le sehlooho.	11½ – 13½ Kelohloko e sedi ya puo e foofo, tsebediso ya puo e foofo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswa a motheo feela; setaele, sehala le rejisetara di hloka momahano.	8½ – 11 Puo le tsebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswa e a haella; setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala.	0 – 8 Puo le tsebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswa ha e a nepahala; setaele, sehala le rejisetara di fosahetse ka hohlehohe.
<b>Matshwao: 7</b>	Moqoqo ha o na dipphoso kaha o lekotswe bofjha ho hlaola dipphoso ka hohlehohe.	Moqoqo bohoto ha o na dipphoso kaha o lekotswe bofjha ho di hlaola.	Moqoqo o na le dipphoso tse mmaewa kaha o lekotswe bofjha ho di hlaola.	Moqoqo o nise o na le dipphoso tse mahareng leha o lekotswe bofjha ho di hlaola.	Moqoqo o na le dipphoso tse ngatanyana leha o lekotswe bofjha ho di hlaola.	Moqoqo o nise o litise dipphoso tse ngata, leha o lekotswe bofjha.	Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo leha ho na le botleko ba tekolobotjha.
<b>SEOPEHO</b>	6 – 7 Diratswana di a babatseha, di hokahane ka tsela e hlakileng bohoto ba nako.	5 – 5½ Diratswana di bopelwe ka bokgabane, di hokahane ka tsela e hlakileng bohoto ba nako.	4½ Diratswana di bopelwe hanfite ka kgokahano le tsela e kgotsotsofatsang.	3½ – 4 Diratswana di bopelwe ka tsela e mahareng, di hokahane mme di a utlwahala.	3 Diratswana dibopelwe ka tsela e foofo, dipolelo di na le dipphoso, empa moetele o nise o le teng.	2½ Diratswana le dipolelo ke tsa motheo feela.	0 – 2 Mongolo o molokotoko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo.
<b>Matshwao: 5</b>	4 – 5 Selelekele le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.	3½ Selelekele le qetelo ke tse kgabane, di dumellana le mosebetsi.	3 Selelekele le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi.	2½ Selelekele le qetelo di bopelwe ka tsela e mahareng feela, ho latela difihoko tsa mosebetsi.	2 Selelekele le qetelo di foofo, ho latela mosebetsi.	1½ Selelekele le qetelo tse bonolo feela.	0 – 1 Selelekele le qetelo di haella le ho fokola haholo.

2012-11-26  
PUBLIC EXAMINATION  
PROTECTORIA 110  
0001

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

M.M

**Ditaelo ho motshwayi**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.

Ela hloko:

Motshwayi a hlokomele hore tataiso ya dikahare e fanweng memorandamong ha se yona feela eo mohlahlobuwa a ka e hlahisang, motshwayi a ele hloko hore mohlahlobuwa a ka nna a hlahisa sehlooho seo ka mahlakore a fapaneng. Mohlala, moo sehlooho se hlahisitsweng e le sa tlhaloso, mohlahlobuwa a ka nna a se hlahela ka lehlakoreng la moqoqo wa phetelo. Ka kakaretso, dikahare di laolwa ke mohopolo wa boiqapelo wa mohlahlobuwa o qholoditsweng ke sehlooho kapa setshwantsho.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho seheilwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantsewe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;  
 \_\_, + bakeng sa ho kopanya mantsewe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;  
 mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;  
 mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;  
 mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswwe letshwao moo le sa hlokeheng teng;  
 p bakeng sa tshebediso ya puo ka tsele e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;  
 Λ bakeng sa lentsewe kapa karolwana ya lentsewe le/e silweng pakeng tsa mantsewe a mang;  
 // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo	28	DM =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Sebopeho	5	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>40</b>	

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

M.M.

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

1.1 **Matsatsi a phomolo ao nke keng ka a lebala.** *Moqoqo wa phetelo (Narrative).*

- Moqoqong ona ho phetwa se seng se itseng jwalo ka ketsahalo e etsahetseng.
- Diketsahalo di bope ketane kapa di momahane.
- Mongodi o lokela ho re bopela setshwantsho se hlakileng ka tshebediso ya mantswe a hae.
- Moqoqo o ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe, o ka bua ka tse monate kapa tse bohloko.
- O ka ngola ka lekgathe le fetileng.
- **Dikahare**
  - Mohlahlobuwa o pheta kamoo a jeleng matsatsi a phomolo ya
  - Keresemese kateng.
  - Dintho tseo ba di entseng, le dibaka tseo ba di etetseng, tse natefisitseng phomolo ya hae.

[40]

1.2 **Batho ke ho thusana.** *Moqoqo o hlahosang (Descriptive).*

- Moqoqong ona ho hlahoswa mkgwa oo ba sebetsang ka ona ho thusana.
- Moqoqo o ka ngolwa o le lekgathe lekwale la letswelli le lekgathe letlang.
- O ka ngolwa ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- O lokela o hlahise karaburetso ya tatso, ya maikutlo, ya kamo kapa ya motsamao wa mmele.
- **Dikahare**
  - Dithuso tsa dijo (ba ka phehelwa kapa ba etsetswa diphuthelwana tsa dijo).
  - Ba ka thusa ka diaparo.
  - Ba ka kopa dithuso tsa ditjhelete bakeng sa ho thusa j.j.

[40]

1.3 **Setshwantsho seo ke neng ke se shebelletse.** *Moqoqo o hlahosang (Descriptive).*

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho totobatsa ketsahalo e mo thabisitseng setshwantshong.

- O lokela ho totobatsa lehlakore le le leng (le bontshang thabo).
- O ka ngolwa ka lekgathe lefetile.
- Diketsahalo di bope ketane kapa di momahane.
- **Dikahare**
  - Mohlahlobuwa o lokela ho hlahosa setshwantsho kapa filimi eo a e shebelletseng.
  - A phete (a totobatse) diketsahalo tse mo kgahlileng setshwantshong kapa filiming eo.

[40]

1.4 **Ho se mamele melao ya sekolo ho ka o kenya tsietsing . Moqoqo wa phetelo (Narrative).**

- Moqoqo o ka ngolwa ka lekgathe lefetile.
- Moqoqo ona o hlaloswa ho tswa lehlakoreng la mmui.
- O ka fana ka karaburetso ya tatso, ya maikutlo, ya kamo kapa ya motsamao wa mmele.

**Dikahare**

Hara dintho mohlahlobuwa a ka bua ka tse latelang:

- Ho se etse mosebetsi wa sekolo.
- Ho sebedisa dithethefatsi sekolong, kapa eng feela eo e seng molao wa sekolo.

Motshwayi a hlokomele hore mohlahlobuwa a ka nna a bua ka boitshwaro bo bong bo bobo bo sa bolelwang ka hodimo.

[40]


1.5.1- **Dikahare**

1.5.4 • Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlahise moqoqo ka ho phethahala kapa ho hlalosa ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho (seo a se kgethileng a pheta kapa a hlalosa) ka tsela e hlakileng.

- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare di laolwa ke mohopolo wa boiqapelo wa mohlahlobuwa o qholoditsweng ke setshwantsho.

[40]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40**



**KAROLO YA B : RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE (PTB)**

Phihlello:	Kgato ya 7 Babatseha	Kgato ya 6 Kgabane	Kgato ya 5 Ntle	Kgato ya 4 Mahareng	Kgato ya 3 E Foofo	Kgato ya 2 E karolwana	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<b>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e babatsehlang ya ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- O na le tsebo e kgabane haholo ya ditlhoko tsa tema;</li> <li>- Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohi;</li> <li>- Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, ditlha di hahisitswe ka bottalo, ditlhana di tshetsetsa sehlooho;</li> <li>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bopehlang, e se nang diphofo;</li> <li>- Sebopoho se nepahetse ka hohle hohle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O na le tsebo e kgabane haholo ya ditlhoko tsa tema;</li> <li>- Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohi;</li> <li>- Dikahare le mehopollo di momahane, ditlha ka bottalo di tshetsetsa sehlooho;</li> <li>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bopehlang ka bokgabane, e bopehlang;</li> <li>- O sebedisitse melao e amehang ya sebopoho hantle haholo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e ntle ya ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane;</li> <li>- Dikahare le mehopollo bohoto di momahane; ditlha di ngata mme bohoto di tshetsetsa sehlooho;</li> <li>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bopehlang, e ntle ;</li> <li>- O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e mahareng ya ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema;</li> <li>- Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, ditlha tse iseng di tshetsetsa sehlooho;</li> <li>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e mahareng;</li> <li>- O sebedisitse melao e loketseng ya sebopoho ka kutlwisiso e lekanehang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo e seng kae ya ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang;</li> <li>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwanahle nqa tse ding;</li> <li>- Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, ditlha tse iseng di tshetsetsa sehlooho;</li> <li>- Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e fofo;</li> <li>- O na le tsebo e mahareng loketseng ya sebopoho – o silile ditlha tsa bohlokwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokheho tsa tema.</li> <li>- Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo;</li> <li>- Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o hiaka nqeng tse ding;</li> <li>- Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahanehang, ditlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela;</li> <li>- Ha e a lekana bakeng sa PTB le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso; tema ha e bohehe;</li> <li>- O sebedisitse melao ya sebopoho ka bokodi – o silile ditlha tsa bohlokwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha a na tsebo ya ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang;</li> <li>- Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hiaka nqa tse ngata;</li> <li>- Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; ditlha tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa haholo;</li> <li>- Moralo le/kapa mekgwariso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang;</li> <li>- Ha a sebedisa melao e hlokehlang ya sebopoho.</li> </ul>
<b>Matshwao: 14</b>	11½ – 14	10 – 11	8½ – 9½	7 – 8	6 – 6½	4½ – 5½	0 – 4
<b>PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puo e nepahetse, tema e lohile ka tsela e babatsehlang;</li> <li>- Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo ka phethahalo;</li> <li>- setaele, sehato le rejisetara ke tse loketseng;</li> <li>- Tema bohoto ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilewe hantle mme e nepahetse;</li> <li>- Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; setaele, sehato le rejisetara di loketse ditlhokheho tsa tema;</li> <li>- Tema bohoto ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo nepahetse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilewe hantle mme e batana ha bonolo;</li> <li>- Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; setaele, sehato le rejisetara bohoto di lokile;</li> <li>- Tema bohoto ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo lekane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e mahareng; Diphofo ha di sitise phallo ya mehopollo;</li> <li>- Tlotontswa e lekane bakeng sa sepheo, babadi, maemo; setaele, sehato le rejisetara di lokile ho lekanehang;</li> <li>- Ho na le diphofo tse mmalwa leha tema e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele bo batla bo nepahetse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilewe ka tsela ya motheo feela; Diphofo di mmalwa;</li> <li>- Tlotontswa e a haela mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo;</li> <li>- Ho na le ho kgao- kgao ha setaele, sehato le rejisetara;</li> <li>- Diphofo di mmalwa leha tema e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/ kgutlwanane haholo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e bopilewe ka bokodi mme e thata ho baletla;</li> <li>- Tlotontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; setaele, sehato le rejisetara ha di a nepahala;</li> <li>- Tema e fletse diphofo leha e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/ kgutlwanane haholo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha;</li> <li>- Tlotontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo, setaele, sehato le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho;</li> <li>- Tema e fletse diphofo, e kopakopane leha e lekotswe bofjha ho di hlaola;</li> <li>- Bolelele – e telele/ kgutlwanane haholo.</li> </ul>
<b>Matshwao: 6</b>	5 – 6	4½	4	3 – 3½	2½	2	0 – 1½

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

52 M.M

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:


Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehelliwe lentšwe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantšwe a ngotšweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- , + bakeng sa ho kopanya mantšwe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotšwe letšhwo moo le sa hlokeheng teng;
- p bakeng sa tshebediso ya puo ka tšela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setšwaedi;
- λ bakeng sa lentšwe kapa karolwana ya lentšwe le/e siilweng pakeng tsa mantšwe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratšwana se setjha.

**Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	



5 M.M



## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

### POTSO YA 2

#### 2.1 Lengolo la setswalle

- Le ngolwa ka lehlakore la mmui.
- **Dikahare**  
A bontshe kutlwelobohloko.

[20]

#### 2.2 Puisano

- E ngolwa ka puo ya mmui (matshwao a di a bulwa-di-a-kwalwa ha a sebediswe).
- Polelo e nngwe le e nngwe ke karabelo ya puo e buuweng.
- Puisano e bontshe ho se dumellane ho holang mme qetellong ho fihlellwe tumellano.
- **Dikahare**
  - Ho be le ho se dumellane ha maikutlo qalong ya puisano.
  - Ho se dumellane ho tshehetswa pele ka mabaka.
  - Ho fihlellwe tumellano ho ya ka moo dintlha kapa ho rata ha lehlakore le leng ho leng matla ka teng.

[20]

#### 2.3 Boikgopotso (Review )

- Ho hlahisa maikutlo a akaretsang a sebui ka seo a se boneng.
- A ka hlahisa lehlakore le le leng, la botle kapa la bobele kapa mahlakore ka bobedi.
  - Ho atisa ho hlahiswa dipolelo tse ho lekgatehe lekwale.
  - Ho ka hlahiswa puo e utolang maikutlo a sebui.
  - Pheletsong ho ka hlahiswa maikutlo a ahlolang hodima seo ho ngolwang ka sona.
- **Dikahare**
  - Mohlahlobuwa a ka hlalosa kamohelo eo ba e fumaneng.
  - A ka bua ka ho re basebetsi e ne e le ba phuthulohileng.
  - A ka bua ka mokgwa oo bakganni ba buang le bapalami ka ona.
  - Mokgwa oo ba kgannang ka ona.
  - Bohlweki ba dibese.

[20]

#### 2.4 Lengolo la semmuso

- Sehlooho se lokela ho totobatsa sepheo sa lengolo leo.
- Seratswana sa selelekela se lokela ho hlaha e le pehelo ya ditaba.
- Qetelo ke ya puo ya semmuso.
- **Dikahare**
  - Lefifi le bang teng ka hara motse.
  - Ditshenyehelo tse bang teng ka baka la bosiyi ba motlakase.

[20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE (PTB)**

Phihlelo:	Kgato ya 7 Babatseha	Kgato ya 6 Kgabane	Kgato ya 5 Ntle	Kgato ya 4 Mahareng	Kgato ya 3 E Foofo	Kgato ya 2 E karolwana	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo	
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%	
<b>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</b>	- Tsebo e babatsehang ya dithohokeho isa tema;  - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohle;	- O na le tsebo e kgabane haholo ya dithohokeho isa tema;  - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohle;	- Tsebo e ntle ya dithohokeho isa tema;  - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane;	- Tsebo e mahareng ya dithohokeho isa tema;  - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema;	- Tsebo e seng kae ya dithohokeho isa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utwahale nqa tse ding;	- Tsebo ya motheo feela ya dithohokeho isa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hloka nqeng tse ding;	- Ha a na tsebo ya dithohokeho isa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hloka nqa tse ngata;	- Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dithoha tse tshetshang sehlooho di mimalwa haholo;  - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e a fokola.  - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.
<b>Matshwao: 14</b>	11½ – 14	10 – 11	8½ – 9½	7 – 8	6 – 6½	4½ – 5½	0 – 4	
<b>PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA</b>	- Puo e nepahetse, tema e lohile ka tsela e babatsehang;  - Tlotlontswa e loketse sepheo, babadi, maemo ka phethahalo; - setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng;	- Tema e bopilewe hanthe mme e nepahetse;  - Tlotlontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; -setaele, sehala le rejisetara di loketse dithohokeho isa tema;	- Tema e bopilewe hanthe mme e baleha ha bonolo;  - Tlotlontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; -setaele, sehala le rejisetara bohola di lokile;	- Tema e mahareng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo;  - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekaneeng;	- Tema e bopilewe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mimalwa;  - Tlotlontswa e a haela mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara;	- Tema e bopilewe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mimalwa;  - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; -setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala;	- Tema e fokola haholo mme e thala ho baleha;  - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo, setaele, sehala le rejisetara ha di tsa maelane le sehlooho;	- Tema e fokola haholo mme e thala ho baleha;  - Tema e tletse diphoso, e kopakopane leha e lekotswe bofjha ho di hloala;  - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
<b>Matshwao: 6</b>	5 – 6	4½	4	3 – 3½	2½	2	0 – 1½	
	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo lekane.	Bolelele bo lekane.	Bolelele bo batla bo nepahetse.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	

Handwritten marks: a stylized 'S' and 'M.M'

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:


Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

**Batshwai ba hopole hore ha ho matshwao a abelwang bahlahlobuwa bakeng sa botaki kapa ditshwantsho.**  
Ho sehellwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantsewe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- '\_'+ bakeng sa ho kopanya mantsewe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentsewe kapa karolwana ya lentsewe le/e siilweng pakeng tsa mantsewe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	



Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

Handwritten initials: M M

## KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

### POTSO YA 3

#### 3.1 Karete ya memo

- Letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ho buuwe ka taba e loketseng feela, ka bokgutshwanyane (memo-ya lekhanselara).
- **Dikahare**  
E be tse memelang lekhanselara pulong ya holo e ntjha ya sekolo.

[20]

#### 3.2 Ditaelo

- Ditaelo di ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Di lokela ho lokodiswa ka ho hlahlamana.
- Disebediswa di hlakiswe.
- Mokgwa tshebetso o totobale (ho hlatswa le ho aneha diaparo).
- **Dikahare**
  - Mohlahlobuwa a hlahise disebediswa hantle.
  - A hlalose ka botlalo tsela ya ho hlatswa.

[20]

#### 3.3 Phousetara

- O lokela ho hlahisa sehlooho ka ho totobala, ka tlhaku tse kgolo.
- Mongolo o fapane ho ya ka dithekeniki.
- Dintlha di hlahiswe ka tsela e utlwahalang hantle.
- Letsatsi, nako le sebaka di hlahiswe hantle.
- **Dikahare**
  - Mohlahlobuwa a hlakise sebaka, nako, letsatsi le makeno hantle.
  - A fane ka mabitso a dihlopha tse tla beng di bina moo.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20  
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80